

t18_robins1

(TMWo3wknw9EE3cR4LZ9B698PtAi48w1SCAa)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_lattices : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_lattices : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v6_robins1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l2_robins1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k6_robins1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_robins1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_robins1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $l2_lattices : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_robins1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v7_robins1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_lattices : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v4_lattices X0) \wedge ((v5_lattices \\ X0) \wedge ((v6_robins1 X0) \wedge (l2_robins1 X0)))))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 \\ X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k3_robins1 X0 (k3_robins1 X0 X1) = X1)) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. \forall X2. (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v4_lattices \\ X0) \wedge ((v5_lattices X0) \wedge (l2_robins1 X0)))) \wedge ((m1_subset_1 X1 \\ (u1_struct_0 X0)) \wedge (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)))) \Rightarrow (k6_robins1 \\ X0 X1 X2 = k4_robins1 X0 X1 X2) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l2_robins1 X0) \Rightarrow ((l2_lattices X0) \wedge (l1_robins1 X0)) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. \forall X1. (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_robins1 X0)) \wedge \\ (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (m1_subset_1 (k3_robins1 \\ X0 X1) (u1_struct_0 X0)) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l2_lattices X0)) \Rightarrow ((v7_robins1 \\ X0) \Leftrightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k1_lattices \\ X0 X1 X1 = X1))) \end{aligned} \quad (5)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l2_robbins1 X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1_subset_1 X2 \\ & (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k4_robbins1 X0 X1 X2 = k3_robbins1 X0 (k1_lattices \\ & X0 (k3_robbins1 X0 X1) (k3_robbins1 X0 X2)))))) \end{aligned} \quad (6)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.(l2_robbins1 X0) \Rightarrow (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v4_lattices \\ & X0) \wedge ((v5_lattices X0) \wedge (v6_robbins1 X0)))) \Rightarrow ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge \\ & (v7_robbins1 X0))) \end{aligned} \quad (7)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v4_lattices X0) \wedge ((v5_lattices \\ & X0) \wedge ((v6_robbins1 X0) \wedge (l2_robbins1 X0)))))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 \\ & X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k6_robbins1 X0 X1 X1 = X1)) \end{aligned}$$